

Résultats – Trail O 1er juillet

2023-07-01

TrailLongA	(10 / 10)	Temps	Après	Temps perdu
1. Cecile Papillon	Balise 63	2:01:36		0:00
3:16 (3:16)	8:38 (11:54)	4:34 (16:28)	1:21 (17:49)	7:12 (25:01)
0:51 (29:50)	1:02 (30:52)	1:21 (32:13)	1:37 (33:50)	4:09 (37:59)
5:23 (47:10)	4:48 (51:58)	3:58 (55:56)	3:59 (59:55)	2:23 (1:02:18)
2:05 (1:06:25)	1:08 (1:07:33)	2:06 (1:09:39)	3:23 (1:13:02)	2:35 (1:15:37)
12:43 (1:30:08)	2:02 (1:32:10)	1:19 (1:33:29)	3:05 (1:36:34)	0:47 (1:37:21)
1:26 (1:40:00)	1:10 (1:41:10)	1:17 (1:42:27)	1:08 (1:43:35)	1:25 (1:45:00)
4:11 (1:51:20)	2:07 (1:53:27)	3:32 (1:56:59)	2:33 (1:59:32)	2:04 (2:01:36)
2. □Robin_CONTREPOIS TrailLong	Balise 63	2:20:19	+18:43	0:00
3:19 (3:19)	17:42 (21:01)	5:53 (26:54)	1:53 (28:47)	4:27 (33:14)
1:19 (39:20)	1:09 (40:29)	1:09 (41:38)	4:56 (46:34)	5:07 (51:41)
6:04 (1:02:26)	9:04 (1:11:30)	2:23 (1:13:53)	4:34 (1:18:27)	4:57 (1:23:24)
2:24 (1:27:56)	2:35 (1:30:31)	2:39 (1:33:10)	2:48 (1:35:58)	3:13 (1:39:11)
3:57 (1:45:48)	2:36 (1:48:24)	2:13 (1:50:37)	1:46 (1:52:23)	3:34 (1:55:57)
1:26 (1:58:41)	1:35 (2:00:16)	1:21 (2:01:37)	1:00 (2:02:37)	1:22 (2:03:59)
4:07 (2:09:58)	2:13 (2:12:11)	5:02 (2:17:13)	2:28 (2:19:41)	0:38 (2:20:19)
3. Mainard_Gaël NA	NA	2:38:52	+37:16	0:00
3:23 (3:23)	8:35 (11:58)	4:15 (16:13)	1:40 (17:53)	7:20 (25:13)
0:37 (30:01)	1:09 (31:10)	1:11 (32:21)	1:31 (33:52)	3:46 (37:38)
5:21 (50:43)	9:27 (1:00:10)	2:46 (1:02:56)	6:26 (1:09:22)	2:18 (1:11:40)
1:19 (1:15:18)	1:17 (1:16:35)	1:59 (1:18:34)	1:51 (1:20:25)	7:14 (1:27:39)
33:22 (2:04:48)	1:49 (2:06:37)	2:16 (2:08:53)	0:56 (2:09:49)	1:12 (2:11:01)
1:23 (2:13:46)	1:05 (2:14:51)	0:58 (2:15:49)	0:56 (2:16:45)	3:14 (2:19:59)
4:21 (2:27:52)	2:57 (2:30:49)	4:45 (2:35:34)	2:30 (2:38:04)	0:48 (2:38:52)
4. LAGARD_pierre_yves les lucioles	TrailLong	3:20:00	+1:18:24	0:00
4:28 (4:28)	16:28 (20:56)	6:52 (27:48)	3:11 (30:59)	7:59 (38:58)
0:57 (47:50)	2:44 (50:34)	1:27 (52:01)	2:42 (54:43)	7:36 (1:02:19)
5:58 (1:24:40)	12:05 (1:36:45)	6:02 (1:42:47)	7:52 (1:50:39)	4:33 (1:55:12)
3:39 (2:03:24)	3:47 (2:07:11)	3:12 (2:10:23)	4:50 (2:15:13)	4:42 (2:19:55)
6:35 (2:29:22)	3:22 (2:32:44)	4:37 (2:37:21)	1:10 (2:38:31)	2:26 (2:40:57)
2:24 (2:45:25)	1:40 (2:47:05)	1:24 (2:48:29)	2:51 (2:51:20)	2:09 (2:53:29)
7:19 (3:03:52)	3:30 (3:07:22)	7:41 (3:15:03)	3:18 (3:18:21)	1:39 (3:20:00)
jonard_gael TrailLong	TrailLong	PM		
3:34 (3:34)	9:58 (13:32)	6:35 (20:07)	2:47 (22:54)	4:26 (27:20)
1:02 (39:16)	1:10 (40:26)	1:06 (41:32)	5:18 (46:50)	4:54 (51:44)
19:54 (1:16:13)	29:17 (1:45:30)	2:10 (1:47:40)	6:51 (1:54:31)	– (–)
3:07 (2:02:45)	1:32 (2:04:17)	2:50 (2:07:07)	3:26 (2:10:33)	3:26 (2:13:59)
4:44 (2:21:48)	2:56 (2:24:44)	6:58 (2:31:42)	0:52 (2:32:34)	1:59 (2:34:33)
1:16 (2:37:28)	1:31 (2:38:59)	1:04 (2:40:03)	1:06 (2:41:09)	1:42 (2:42:51)
4:32 (2:49:35)	3:15 (2:52:50)	6:29 (2:59:19)	2:36 (3:01:55)	0:56 (3:02:51)
Meyer_Johan NA	TrailLong	PM		
12:59 (12:59)	15:58 (28:57)	8:21 (37:18)	4:05 (41:23)	8:38 (50:01)
1:51 (1:01:56)	8:12 (1:10:08)	1:22 (1:11:30)	11:46 (1:23:16)	11:35 (1:34:51)
– (–)	– (2:18:26)	4:48 (2:23:14)	7:32 (2:30:46)	5:53 (2:36:39)
3:46 (2:48:33)	2:33 (2:51:06)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (2:56:29)
saldo_willy TrailLong	TrailLong	PM		
3:25 (3:25)	26:26 (29:51)	6:28 (36:19)	2:10 (38:29)	5:04 (43:33)
0:34 (51:43)	7:11 (58:54)	1:14 (1:00:08)	3:18 (1:03:26)	8:26 (1:11:52)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
3:24 (1:47:55)	2:23 (1:50:18)	3:09 (1:53:27)	– (–)	– (2:03:31)
4:21 (2:11:23)	2:36 (2:13:59)	1:48 (2:15:47)	1:25 (2:17:12)	1:05 (2:18:17)
0:51 (2:20:20)	1:24 (2:21:44)	4:37 (2:26:21)	1:35 (2:27:56)	2:17 (2:30:13)
4:22 (2:37:27)	2:53 (2:40:20)	5:34 (2:45:54)	2:31 (2:48:25)	1:12 (2:49:37)
Tabarant_Théo Montluçon triathlon	TrailLong	PM		
2:45 (2:45)	8:04 (10:49)	4:29 (15:18)	1:49 (17:07)	22:58 (40:05)
0:39 (48:29)	2:10 (50:39)	1:04 (51:43)	8:18 (1:00:01)	3:55 (1:03:56)
6:01 (1:24:14)	12:05 (1:36:19)	6:15 (1:42:34)	6:38 (1:49:12)	4:28 (1:53:40)
1:28 (1:56:52)	1:10 (1:58:02)	2:08 (2:00:10)	– (–)	– (2:10:28)
4:07 (2:16:23)	1:52 (2:18:15)	3:42 (2:21:57)	1:54 (2:23:51)	0:39 (2:24:30)
5:10 (2:30:41)	0:35 (2:31:16)	1:33 (2:32:49)	1:18 (2:34:07)	0:51 (2:34:58)
3:08 (2:39:45)	1:48 (2:41:33)	3:25 (2:44:58)	1:47 (2:46:45)	0:53 (2:47:38)
BEYNEL_Florence les lucioles	TrailLong	Non partant		
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
christophe_jacquet TrailLong	TrailLong	Non partant		

-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)

TrailCourt		(21 / 21)	Temps	Après	Temps perdu	
1. Anquetil_Justin RCDS		TrailCourt	1:17:16		5:18	
2:13 (2:13)	1:23 (3:36)	3:03 (6:39)	6:26 (13:05)		1:00 (14:05)	3:46 (17:51)
3:05 (20:56)	8:22 (29:18)	4:00 (33:18)	2:47 (36:05)		2:50 (38:55)	4:47 (43:42)
2:43 (46:25)	6:02 (52:27)	2:04 (54:31)	1:13 (55:44)		0:52 (56:36)	1:16 (57:52)
1:08 (59:00)	2:31 (1:01:31)	5:11 (1:06:42)	3:22 (1:10:04)		2:33 (1:12:37)	3:24 (1:16:01)
1:15 (1:17:16)						
2. Bocquel_Anthony USGA ATHLETISME TrailCourt			1:17:42	+0:26	10:04	
2:43 (2:43)	1:05 (3:48)	3:35 (7:23)	5:12 (12:35)		5:06 (17:41)	2:40 (20:21)
3:23 (23:44)	4:48 (28:32)	5:05 (33:37)	2:26 (36:03)		2:57 (39:00)	3:36 (42:36)
2:13 (44:49)	6:27 (51:16)	2:33 (53:49)	1:03 (54:52)		1:33 (56:25)	1:24 (57:49)
0:58 (58:47)	1:57 (1:00:44)	5:14 (1:05:58)	2:11 (1:08:09)		4:13 (1:12:22)	3:10 (1:15:32)
2:10 (1:17:42)						
3. Maillot Christophe		NA	1:19:58	+2:42	13:25	
2:19 (2:19)	1:23 (3:42)	8:36 (12:18)	5:27 (17:45)		1:19 (19:04)	3:10 (22:14)
3:08 (25:22)	12:50 (38:12)	3:21 (41:33)	2:22 (43:55)		3:14 (47:09)	3:26 (50:35)
3:07 (53:42)	5:24 (59:06)	1:32 (1:00:38)	1:07 (1:01:45)		0:57 (1:02:42)	1:10 (1:03:52)
1:07 (1:04:59)	2:06 (1:07:05)	3:49 (1:10:54)	2:18 (1:13:12)		2:13 (1:15:25)	3:17 (1:18:42)
1:16 (1:19:58)						
4. Zeline Lacombe		NA	1:22:59	+5:43	13:23	
2:35 (2:35)	1:21 (3:56)	10:53 (14:49)	6:02 (20:51)		1:54 (22:45)	3:35 (26:20)
6:20 (32:40)	5:14 (37:54)	3:36 (41:30)	2:29 (43:59)		2:10 (46:09)	2:51 (49:00)
2:40 (51:40)	6:59 (58:39)	1:49 (1:00:28)	1:20 (1:01:48)		1:05 (1:02:53)	1:25 (1:04:18)
0:52 (1:05:10)	2:21 (1:07:31)	5:52 (1:13:23)	2:34 (1:15:57)		2:28 (1:18:25)	3:22 (1:21:47)
1:12 (1:22:59)						
5. Gandon_Sébastien Balise		Balise 63	1:23:59	+6:43	13:31	
2:49 (2:49)	1:16 (4:05)	2:29 (6:34)	5:50 (12:24)		1:52 (14:16)	3:27 (17:43)
2:27 (20:10)	4:52 (25:02)	3:41 (28:43)	7:43 (36:26)		2:40 (39:06)	4:59 (44:05)
2:08 (46:13)	11:43 (57:56)	2:28 (1:00:24)	1:03 (1:01:27)		1:05 (1:02:32)	1:25 (1:03:57)
1:07 (1:05:04)	2:12 (1:07:16)	4:21 (1:11:37)	4:09 (1:15:46)		2:28 (1:18:14)	4:04 (1:22:18)
1:41 (1:23:59)						
6. Chabory_Karine ISSNAT		TrailCourt	1:54:54	+37:38	7:50	
3:58 (3:58)	1:58 (5:56)	6:00 (11:56)	8:11 (20:07)		1:50 (21:57)	9:56 (31:53)
5:19 (37:12)	7:46 (44:58)	5:12 (50:10)	4:51 (55:01)		3:43 (58:44)	6:38 (1:05:22)
4:02 (1:09:24)	8:26 (1:17:50)	2:50 (1:20:40)	2:00 (1:22:40)		2:10 (1:24:50)	2:54 (1:27:44)
1:51 (1:29:35)	3:37 (1:33:12)	6:41 (1:39:53)	3:47 (1:43:40)		3:55 (1:47:35)	4:52 (1:52:27)
2:27 (1:54:54)						
7. Duplessis_Bénédicte_Balise		TrailCourt	1:54:56	+37:40	7:39	
4:02 (4:02)	2:01 (6:03)	5:47 (11:50)	8:15 (20:05)		1:58 (22:03)	9:51 (31:54)
5:20 (37:14)	7:48 (45:02)	5:10 (50:12)	4:51 (55:03)		3:35 (58:38)	6:46 (1:05:24)
4:05 (1:09:29)	8:20 (1:17:49)	2:48 (1:20:37)	2:01 (1:22:38)		2:15 (1:24:53)	2:50 (1:27:43)
1:50 (1:29:33)	3:36 (1:33:09)	6:45 (1:39:54)	3:42 (1:43:36)		4:02 (1:47:38)	4:50 (1:52:28)
2:28 (1:54:56)						
8. Tabarant Didier		NA	2:13:15	+55:59	34:03	
3:36 (3:36)	1:58 (5:34)	2:48 (8:22)	9:58 (18:20)		1:30 (19:50)	4:34 (24:24)
7:34 (31:58)	13:57 (45:55)	4:25 (50:20)	4:29 (54:49)		26:36 (1:21:25)	5:54 (1:27:19)
4:04 (1:31:23)	10:46 (1:42:09)	3:39 (1:45:48)	1:48 (1:47:36)		1:24 (1:49:00)	1:45 (1:50:45)
1:22 (1:52:07)	2:54 (1:55:01)	6:10 (2:01:11)	3:10 (2:04:21)		3:11 (2:07:32)	4:48 (2:12:20)
0:55 (2:13:15)						
9. Mégneaud_Lisa RCDS		TrailCourt	2:21:39	+1:04:23	34:22	
19:45 (19:45)	1:11 (20:56)	3:06 (24:02)	12:11 (36:13)		1:57 (38:10)	3:33 (41:43)
5:22 (47:05)	9:01 (56:06)	5:51 (1:01:57)	4:47 (1:06:44)		6:45 (1:13:29)	6:29 (1:19:58)
3:17 (1:23:15)	9:03 (1:32:18)	3:00 (1:35:18)	1:13 (1:36:31)		2:16 (1:38:47)	2:22 (1:41:09)
1:40 (1:42:49)	3:06 (1:45:55)	7:41 (1:53:36)	3:20 (1:56:56)		4:08 (2:01:04)	7:59 (2:09:03)
12:36 (2:21:39)						
10. Digne_Matthieu RCDS		TrailCourt	2:35:13	+1:17:57	40:51	
19:52 (19:52)	1:48 (21:40)	4:33 (26:13)	9:32 (35:45)		1:33 (37:18)	6:01 (43:19)
11:36 (54:55)	11:57 (1:06:52)	6:57 (1:13:49)	3:48 (1:17:37)		6:41 (1:24:18)	4:35 (1:28:53)
9:47 (1:38:40)	14:11 (1:52:51)	3:43 (1:56:34)	1:16 (1:57:50)		2:18 (2:00:08)	1:16 (2:01:24)
1:16 (2:02:40)	2:14 (2:04:54)	10:09 (2:15:03)	4:57 (2:20:00)		4:54 (2:24:54)	8:48 (2:33:42)
1:31 (2:35:13)						
11. Montet_Yannick NA		TrailCourt	2:35:20	+1:18:04	56:26	
6:18 (6:18)	2:58 (9:16)	3:24 (12:40)	5:54 (18:34)		1:06 (19:40)	18:46 (38:26)
8:20 (46:46)	9:42 (56:28)	3:51 (1:00:19)	3:11 (1:03:30)		10:22 (1:13:52)	5:42 (1:19:34)
5:18 (1:24:52)	12:48 (1:37:40)	1:18 (1:38:58)	3:18 (1:42:16)		3:07 (1:45:23)	6:30 (1:51:53)
4:21 (1:56:14)	6:01 (2:02:15)	15:35 (2:17:50)	2:40 (2:20:30)		9:42 (2:30:12)	4:03 (2:34:15)
1:05 (2:35:20)						
Anne Ozouf		Balise 63	PM			
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)		-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)		-(-)	-(-)
- (38:18)	6:33 (44:51)	2:19 (47:10)	1:15 (48:25)		1:13 (49:38)	1:29 (51:07)
2:25 (53:32)	3:23 (56:55)	5:33 (1:02:28)	3:34 (1:06:02)		3:03 (1:09:05)	4:43 (1:13:48)
0:52 (1:14:40)						

Isabelle_Plane TrailCourt		TrailCourt	PM		
7:53 (7:53)	3:22 (11:15)	9:41 (20:56)	14:55 (35:51)	3:17 (39:08)	6:29 (45:37)
10:28 (56:05)	10:54 (1:06:59)	6:57 (1:13:56)	3:50 (1:17:46)	6:48 (1:24:34)	4:53 (1:29:27)
8:16 (1:37:43)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (1:57:03)					
Nouailles_Bertrands NA		TrailCourt	PM		
3:09 (3:09)	1:51 (5:00)	2:58 (7:58)	5:17 (13:15)	1:12 (14:27)	2:41 (17:08)
3:25 (20:33)	10:04 (30:37)	3:07 (33:44)	2:41 (36:25)	3:53 (40:18)	4:38 (44:56)
5:41 (50:37)	5:20 (55:57)	1:58 (57:55)	1:19 (59:14)	22:05 (1:21:19)	1:14 (1:22:33)
1:09 (1:23:42)	1:47 (1:25:29)	3:48 (1:29:17)	— (-)	— (1:32:49)	2:35 (1:35:24)
1:41 (1:37:05)					
Olivier_Nodin NA		TrailCourt	PM		
5:43 (5:43)	1:51 (7:34)	4:12 (11:46)	8:50 (20:36)	1:36 (22:12)	4:57 (27:09)
13:06 (40:15)	25:21 (1:05:36)	7:09 (1:12:45)	3:55 (1:16:40)	4:12 (1:20:52)	6:36 (1:27:28)
4:14 (1:31:42)	11:15 (1:42:57)	3:01 (1:45:58)	1:34 (1:47:32)	1:24 (1:48:56)	1:54 (1:50:50)
1:30 (1:52:20)	3:55 (1:56:15)	7:44 (2:03:59)	— (-)	— (2:13:28)	8:21 (2:21:49)
1:27 (2:23:16)					
Desbiendras Remy		NA	Aband.		
19:45 (19:45)	1:11 (20:56)	3:06 (24:02)	12:11 (36:13)	1:57 (38:10)	3:33 (41:43)
5:22 (47:05)	9:01 (56:06)	5:51 (1:01:57)	4:47 (1:06:44)	6:45 (1:13:29)	6:29 (1:19:58)
3:17 (1:23:15)	9:03 (1:32:18)	3:00 (1:35:18)	1:13 (1:36:31)	2:16 (1:38:47)	2:22 (1:41:09)
1:40 (1:42:49)	3:06 (1:45:55)	7:41 (1:53:36)	3:20 (1:56:56)	4:08 (2:01:04)	7:59 (2:09:03)
— (-)					
Barroche_Inès RCDS		TrailCourt	Non partant		
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)					
Berchielli_Laura NA		TrailCourt	Non partant		
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)					
Cécile_Richioud RCDS		TrailCourt	Non partant		
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)					
Chaumeau_Lionel NA		TrailCourt	Non partant		
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)					
Sylvianne_Nodin NA		TrailCourt	Non partant		
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
— (-)					

Balade		(16 / 16)	Temps	Après	Temps perdu
1. LEROY_Gabriel balise		Balise 63	37:53		0:59
3:13 (3:13)	3:11 (6:24)	3:44 (10:08)	2:27 (12:35)		4:52 (21:59)
4:26 (26:25)	5:07 (31:32)	3:12 (34:44)	2:30 (37:14)		0:39 (37:53)
2. Guillard Gabriel		Balade	45:51	+7:58	3:03
3:48 (3:48)	3:11 (6:59)	4:50 (11:49)	3:36 (15:25)		5:24 (20:49)
4:14 (31:41)	6:52 (38:33)	2:42 (41:15)	3:25 (44:40)		1:11 (45:51)
3. Eyboulet_Naïa NA		Balade	46:06	+8:13	2:43
3:37 (3:37)	3:21 (6:58)	4:28 (11:26)	3:19 (14:45)		5:15 (20:00)
4:34 (31:20)	6:25 (37:45)	3:16 (41:01)	4:32 (45:33)		0:33 (46:06)
4. Lena		Balade	46:16	+8:23	3:23
3:35 (3:35)	3:25 (7:00)	4:34 (11:34)	3:19 (14:53)		5:03 (19:56)
4:27 (31:24)	6:24 (37:48)	3:21 (41:09)	4:30 (45:39)		0:37 (46:16)
5. Vautier_Sam NA		Balade	1:14:49	+36:56	24:54
8:19 (8:19)	4:49 (13:08)	4:47 (17:55)	2:04 (19:59)		5:22 (25:21)
8:18 (51:22)	7:51 (59:13)	3:02 (1:02:15)	2:36 (1:04:51)		9:58 (1:14:49)
6. COUSTEy_Philippe NA		Balade	1:55:49	+1:17:56	21:21
10:21 (10:21)	10:55 (21:16)	11:19 (32:35)	9:03 (41:38)		23:52 (1:05:30)
10:33 (1:29:50)	12:53 (1:42:43)	6:20 (1:49:03)	4:09 (1:53:12)		2:37 (1:55:49)
7. Vautier_Léo NA		Balade	2:45:36	+2:07:43	11:12
— (1:47:32)	4:42 (1:52:14)	4:49 (1:57:03)	2:08 (1:59:11)		6:05 (2:05:16)
8:38 (2:30:34)	7:55 (2:38:29)	3:08 (2:41:37)	2:39 (2:44:16)		1:20 (2:45:36)
LEROY_Marcus balise		Balade	PM		
4:01 (4:01)	— (-)	— (17:04)	3:43 (20:47)		6:39 (27:26)
5:08 (43:19)	10:43 (54:02)	5:41 (59:43)	2:39 (1:02:22)		0:53 (1:03:15)

Aline_Macheboeuf balise		Balade	Aband.		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Estrade_Valentin NA		Balade	Aband.		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Chaumeau_Olivia NA		Balade	Non partant		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Delouche_Aur�lie NA		Balade	Non partant		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Diboine_christelle NA		Balade	Non partant		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Eyboulet_Eliott NA		Balade	Non partant		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Michel_Marie-Anne NA		Balade	Non partant		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
Vautier_Franck NA		Balade	Non partant		
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)